

MEHMED KARDAS

REFLEKSI JATA STAROBOSANSKIH ĆIRILIČNIH NATPISA

Sažetak: U radu se analizira refleksi jata u srednjovjekovnim bosanskim ćiriličnim epigrafskim tekstovima. Podjela epigrafskog korpusa na dvije razvojne faze – *ktitorsko-nadgrobno* i *epitafsko* – podudarna je i sa zamjenom jata, tako da najstariji tekstovi čuvaju jat u svojoj starijoj vrijednosti, dok mlađi spomenici epitafskog razdoblja potvrđuju i različite reflekse, od kojih je ikavski upravo najfrekventniji, a uočava se već od 14. stoljeća.

Ključne riječi: refleksi jata, epigrafika, ćirilični natpisi, ikavski manir

Pri definiranju osnovnih karakteristika refleksa jata na epigrafskim spomenicima postavlja se nekoliko problema od kojih važno mjesto pripada grafiji kojom se pisari služe za obilježavanje jekavskog / ijkavskog refleksa. S tim u vezi je i pojava grafema ē na mjestu nekadašnjeg kratkog jata, što može ponekad izgledati da se tu krije njegova ekavska zamjena. No, prije nego što se ukaže na ovu grafijsku osobinu, potrebno je istaći da ikavski refleks čini obilježje lapidarnog žanra te da prisustvo leksičkog ikavizma na spomeniku sa neikavskog terena može potvrđivati postojanje pisanog manira.¹ Naime, prisustvo ikavizma na najstarijim spomenicima sa

¹ Kao što je poznato, ikavski refleksi jata obilježje je srednjovjekovnih povelja, ali se ikavizam „smatra pisarskim manirom većine srednjovjekovnih bosanskih rukopisa. Potvrđen je već u *Grigorović-Giljferdingovim odlomcima evanđelja* iz 13/14. st., i masivno u *Kopitarovu evanđelju* (14/15. st.) kao i u sva tri zbornika: *Hvalovu* (1404. god.), *Mletačkome* (početak 15. st.) i *Radosavljevu* (polovica 15. st.)” (Jurić-Kappel 2008: 210).




bosanskohercegovačkoga terena u literaturi je postao općeprihvачen stav, ali za pojedine žanrove te pismenosti nije ukazano kakav status imaju pojedini ikavizmi u pisanoj riječi, niti je dovoljno definirana činjenica da se iza svakog ikavizma sa neikavskog terena ne može kritički očitovanje manira. Stanje postaje složenije s obzirom na okolnost da pisana riječ ne mora odražavati govorno stanje (Peco 2007: II: 396). To bi značilo da određeni spomenik nastaje međudjelovanjem dvaju suprotnih procesa: jedan se očituje u težnji pisara da zadovolji kriterije manira, dok bi se drugi očitovao u težnji da u pisani riječ unese ponešto iz svog govora. Ovakvo promišljanje ima uporište u dosadašnjim pokušajima da se odgovori na ikavizme potvrđene na epitafima stolačkoga kraja. Tako Peco ostavlja mogućnost da se iza ovih ikavizama krije govorna osobina klesara koji su tu mogli dolaziti sa zapadnijih područja gdje su se regrutirali (Peco 2007: I: 318).² Ukoliko bi se na taj način i mogli objasniti ikavizmi na ovom području, teško bi se mogli objasniti ikavizmi u dubini istočnohercegovačkoga dijalekta, primjerice, na natpisima iz okolice Trebinja.

Posebnu prepreku u stvaranju jasnije slike o refleksima jata predstavlja kratkoča epigrafskoga teksta, dok s druge strane kratkoča može biti kriterij potvrde manira. Naime, kratak tekst govori da pisar mora na gnomičan način izraziti poruku, a sam izbor ikavske lekseme na tako kratkom tekstu govori da je ona produkt njegove svjesne selekcije po sistemu prestižnosti. Podjela epigrafskoga korpusa na dvije razvojne faze³ podudara se i sa zamjenom jata, gdje najstari-

² Marinka Šimić isključuje postojanje ikavskoga manira tvrdnjom da ikavski primjeri na stolačkim natpisima svjedoče „da se ovdje u prošlosti govorilo hrvatskim štokavskim ikavskim govorom“. Vidjeti tekst *Jezik boljunskeh natpisa* (http://www.croatianhistory.net/etf/boljuni_m_simic.pdf), str. 5.

³ Razdoblje najstarijih spomenika trebalo bi obuhvatati kraj 10. ili početak 11. stoljeća, vrijeme u koje se stavlja *Humačka ploča*, i trajalo bi do kraja 13. stoljeća. Tu se govori o ktitorskim pločama, poput *Humačke i Kulinove*, koje govore o sakralnim objektima i licima koja podižu te objekte, s jedne strane, ili o nadgrobnim pločama visokih dostojačstvenika (župana, sudijske, kaznaca), s druge strane. Zato je razdoblje najstarijih epigrafa najprijetnije zvati *ktitorsko-nadgrobnim*. Za razliku od prvog razdoblja, drugo razdoblje može se zvati *epitafskim*, a trajalo je od početka 14. do kraja 16. stoljeća.



ji spomenici čuvanjem jata odražavaju i njegovu izvornu diftonšku vrijednost. Jedini primjer zamjene jata na najstarijim spomenicima uočen je na *Natpisu Pribiliša* iz 1241. godine:

[† ваь днн пръвовѣрнаго крала владислава прѣставн се рапъ
--- нала **порнкъломъ** жупанъ прнѣншъ] Ploča župana Pribiliša
(128).

Za razliku od najstarijih spomenika koji čuvaju staru vrijednost jata, mlađi spomenici epitafskog razdoblja potvrđuju i različite refleksе, od kojih je ikavski upravo najfrekventniji, a on se uočava već od 14. stoljeća. Kao što je istaknuto, ikavizam na istočnijem terenu potvrđuje prisustvo manira već činjenicom da nije svojstven govornoj riječi, dok ikavizam zapadnjeg terena ima uporište u dijalekatskoj bazi. Naš epitafski korpus je u tom smislu interesantan, jer su najveće koncentracije epitafa prostor uz desnu obalu Neretve prema Stonu, ili preciznije, prostor današnjeg centralnohercegovačkoga govornoga tipa, i širi prostor današnjeg istočnobosanskoga dijalekta. Za oba ova dijalekatska terena dijalektolozi prepostavljaju prvobitnu ijkavsku zamjenu jata. S druge strane, manji broj spomenika koji su pronađeni zapadno od linije Bosna – Neretva, koja se uzima kao stara granica ikavskog i ijkavskog terena (Brozović 1973: 82–84), potvrđuju da je ikavski refleks već vrlo rano ušao u pisanu riječ. Nameće, radi se o starom zapadnoštokavskom narječju, čije su pojedine crte upravo obilježje spomenutog manira. Njegova sastavnica bio je i prostor nekadašnjeg zapadnohumskoga dijalekta. Međutim, korpus analiziranih spomenika, podijeljen u smislu stare ikavsko-ijkavске granice, govori da je broj sačuvanih epitafa sa zapadnoga terena vrlo ograničen, što nameće pretpostavku da ova pismenost u srednjem vijeku nije bila toliko prisutna kao u istočnijim dijelovima. Jedino bi teren zapadnohumskoga dijalekta mogao činiti izuzetak na osnovu nekoliko sačuvanih nekropola uglavnom uz obalu Neretve. Zapravo, sa zapadnohumskoga područja je 12 spomenika, uglavnom s kraja 14. ili iz 15. stoljeća, i to: *Natpis Vignja Miloševića* iz Kočerina, po jedan natpis sa nekropola iz Lištice – *Natpis Marka i Divne* sa

Centralno mjesto pripada 15. stoljeću, iz kojeg je najveći broj epitafa.




KNJIŽEVNI JEZIK 25/I-2

nekropole Ledinac, *Natpis Vitka* s nekropole Mokro i *Natpis Radonje Markovića* s nekropole Knešpolje, zatim *Epitaf Radovana Rakovića* iz Čerina, natpsi *Ivana Mršića* i *Radiše Zloušića* iz Knešpolja, četiri natpisa sa nekropole Bakri kod Čitluka (natpsi porodice Komlinović) i *Natpis Jurja Ivanovića* iz Arapa. Neretva kao granica uzeta je s obzirom na to da je i činila staru granicu. Npr., *Natpis iz Arapa* kod *Slipčića* danas pripada jekavskoj oazi zapadnohercegovačkoga dijalekta, s tim da A. Peco smatra da ranije nije bilo tako, što potvrđuje ikavski toponim *Slipčići*, iako je mjesto uz samu obalu Neretve⁴. Takvo stanje pokazuju i naši spomenici. Iako oni ni po obimu teksta ni po brojnosti nisu dovoljni za iznošenje čvršćih zaključaka, interesantno je da je broj ikavskih refleksa popriličan, s obzirom na gore navedenu činjenicu, što bi odgovaralo i dijalekatskom stanju zapadnohercegovačkoga terena, za čiju se ikavštinu tvrdi da je dosljednija nego u zapadnoj Bosni (Peco 2007: II: 25). Naime, na ovim epitafima nije ni pronađen drugi refleks.

Ikavski refleksi zabilježeni su u sljedećim leksemama:

čovēk-	[да ε: знати: свакомъ: човикъ :юран: нвновнѣкъ како: стекохъ :благо:] Arapi (13);
živē-	[† а се лежи нвань маршнѣкъ живињъ лнть пн много нь зенмлн] Kruševac (6);
sék-	[и ускоше каменъ на ѡца марка и на матерь днвнъ] Ledinac (2), [камн: ускуе : раднуъ: ковау] Arapi (13);
Stépan	[се лежи внгань милошевнѣкъ служи банъ степанъ и кралъ ткъ и кралъ дабншн и кралнци грѹбн и крала остан] <i>Natpis Vignja Miloševića</i> (1);
vrēme-	[и то вриме дондє и свадн се остоћ краль с херцегомъ и з боснмъ и на ћгре пое остоћ то вриме мене внгна дондє конъунна] <i>Natpis Vignja Miloševića</i> (1);
lēt-	[† а се лежи нвань маршнѣкъ живињъ лнть пн много нь зенмлн] Kruševac (6);

⁴ A. Peco, naime, i na osnovu toponima uz obale Neretve zaključuje o najstarijoj ikavsko-ijekavskoj granici. Centralnohercegovački toponimi imaju ijekavski refleks, dok zapadnohercegovački imaju i < ē. (Up. 2007: I: 318, 322).



Komlénović [† а се лежн нваншь КОМАЛНОВНЊЬ] Bakri (9), [† а се лежн кнезъ паваш КОМАЛНОВНЊЬ] Bakri (12);

vér- [У днн воєводе сандаль кон га поутено и вирио служаше] Bakri (12).

Što se tiče epitafa sa teritorije zapadno od rijeke Bosne, njih je, s obzirom na teritorijalnu razuđenost, veoma malo sačuvanih. U ovu grupu išli bi natpisi iz Pojske i Malog Mošunja kod Zenice, dva natpisa iz Gornjeg Turbeta kod Travnika (jedan je tepčije Batala), te dva sjevernija natpisa iz Osretka kod Kulaša (Doboj) i Mišinaca kod Dervente. Da broj sačuvanih spomenika opada idući prema zapadu, potvrđuje potpuni izostanak epitafa na terenu zapadno od Vrbasa. Naime, zapadno od Vrbasa jedini primjeri epigrafskog žanra vežu se za glagolske natpise iz Kijevaca kod Kozare, Kolunića kod Bosanskog Petrovca i Bužima kod Bihaća. Epitafima sa prostora međuriječja Bosne i Vrbasa treba pridružiti i nekoliko spomenika iz okolice Livna. Radi se, naime, o prostoru starog livanjsko-vrbaskoga dijalekta (Brozović 1970: 387). Nažalost, broj epitafa vrlo je oskudan i ne daje ništa značajno u pogledu zamjene jata, iako je teren poseban s obzirom na pretpostavke da se prvobitni ikavizam mogao začeti upravo na prostoru ovog staroga dijalekta (Brozović 1985: 66). Na epitafima između Bosne i Vrbasa zabilježeni su ikavizmi u ovim osnovama:

bê-, vê-, mrê- [а се пнса вјкашна свомь гднн --- рат кон мс бншс веомъ съблуднъ зато молъ вась господо не настјпантे на нь ере јете вѣ бнти како онъ а нь не море како в(н) и да вицте да ѡете Умртн и вси ви дому погнјутн правн] Pojska (253);

lêt-, prê- [и послн. оузвѹен(нѣ) грєба на јетврьто лнто тон пнсањь на јуань а придалн се б(ог)у ѿба на лнт(н)хъ кн --- мъ жнв ---] Gornje Turbe (255).

Natpis kod Dervente ima jedan primjer ijekavizma u prilogu *ovdje < ovdê:*

[ѡвднс лежн мнтран вјкановнЊь на сваѡн башнн за цара сѹлмана] Mišinci (281).



KNJIŽEVNI JEZIK 25/I-2


S druge strane, na epitafima sa jugozapadnoga područja jedino dva natpisa iz Starog Sela kod Donjeg Vakufa nude potvrde ikavskog refleksa. Jedan od njih je i znameniti *Epitaf Radojca Bilića*:

*bēl-, vēk-, [сє камн радонца **БИЛНЂА** милюстњу божномъ н с помоћниу рода мога нзндахъ многоуасну гробнициу н поставнхъ си камн на гробницн моен н үготовињъ си **ВНУН** домъ за жнвота својга ако хоће гнь бгь сећи н дрѹгъ моему молу братню н стрнє н **НЕВНСТЕ** приступнте н жалнте ме н не попнранте ме ногама ере ћете бнти ви каковъ єсмь ћ а ће ћи бнти какови єсте ви] Staro Selo (279);*

*dēt- [сє+ кља+ миљтна+ мароев(нђа) н негове+ жене+ владисаве н нију **ДНТЦЕ** н н љме миљтнъ да се+ ннкторъ+ не стави+ ш нимы] Carevac (261).*

Razmatramo li natpise sa prostora istočnobosanskog i istočnohercegovačkoga dijalekta, a na osnovu iznesenog stava da prisustvo ikavizma može potvrditi postojanje pisanoga manira, važno je istaći to da prvi prostor pripada zapadnom dijalektu, dok je istočna Hercegovina u okvirima istočne štokavštine, odnosno starog istočnohumskoga dijalekta. Iako je visok stepen ujednačenosti između epitafa sa terena istočne Bosne i onih iz Hercegovine, činjenica da oni pripadaju dvjema dijalekatskim zonama u jezičkom smislu mogla bi značiti da pojedine diferencijalne crte mogu biti kriterij za stvaranje dva tipa epitafa. Istina je da je i broj takvih pojedinosti minimalan, posebno ako se ima u vidu to da su i dijalekatske razlike u periodu u kojem su nastali spomenici poprilično male. Uzme li se u obzir pisani manir, razlike su još manje. Međutim, uza sve navedene nedostatke ove podjele, ovdje će se pokušati sprovesti podjela na *istočnobosanski* i *istočnohumski* tip epitafa. Spomenici ovih dijalekatskih područja, za razliku od onih sa zapadnjijih terena, osim ikavizma koji funkcioniра u okviru manira, pokazuju i ijekavski refleks, koji je u stvari u dijalekatskoj osnovi.

Interesantno je da je ikavski refleks jata najprisutniji u leksemama koje su ujedno i najfrekventnije, a to su oblici glagola *sēći*, vlastito ime *Stépan* i naziv za natpis – *bēlēg*. Stoga je u ovim leksemama najilustrativniji dokaz funkcioniranja manira. Posebno je izrazito



prisustvo ikavskog lika glagola *sjeći* na natpisima stolačkoga kraja, ali se u takvom liku javlja i na natpisima iz Vlađevine kod Rogatiće, Ričice kod Kraljeve Sutjeske, te na jednom od krugova Kulinove ploče:

Istočnohumski:

sêk-

[† а се лежн вјукнћь вјукнћь а **Чнје** на нь мати радосава нь се] Opličići (33), [а се лежн влаћ владисалнћ пнш семорад **Чнје** вјк на ѡца] Boljuni (66), [а се лежн радну а брат **Чнје** драгиша на брат а се пнш днк семорад **Чнје** ковау мнлнћ] Boljuni (70), [мнлнћ кову **Чнје**] Boljuni (73), [а се лежн петар вјукнћ а **Чнје** петко на брата] Boljuni (74), [а се лежн радну владисалнћ а **Чнје** на мє штац божје ти га помози] Boljuni (75), [нека се зна камн ѡ **Чнје** вь павезе а син мѹ мнобрать н мнлонко н брата] Slivlje (166);¹

Istočnobosanski:

[а за нимъ ^{не оста} нн снъ нн братъ а на нь **Чнје** камн нєговъ воєвода мнштошъ] Vlađevina (223), [а брата ми **Чнкоше** н јуниншє връхъ мене кръвъ нєзан(м)нтъ] Ričica (242), [азъ пнса обрадъ **Чнје** мнагост] Kulinova ploča, natpsi i krugovima (254);

Istočnohumski:

bélég-

[сн **Блнгь** поставн на мє братъ мон воєвода петар] Radimlja (45);

Istočnobosanski:

[ва нмє твоє прнунста · тронце · гдна · гстн мнлјтна **Блнгь** родомъ црннушањ погнб нно нєго ли мнлости божнен жнти] Humsko (190); [сн **Блнгь** поставн госпољ вјакава с монмн добримн жнвъ мн вјерно служаше н мртвъ мн послужн] Korošići (245), [н поставн **Блнгь** го(сподн)нь вјкосавъ н братъ мѹ браћ(н)ь с братишмъ] Vražići (283), [а поставн син **Блнгь** дъва снна божнукъ н драгулињ] Piperi (286), [(пост)ав(нш)е: **Блнгь** :г: сннове: првъко н рад(мн)ль: н радн(ац)ь тко ће сн: **Блнгь** погубнти (п)огубн га богъ] Ruškovac (290), [а се лежн драгое юнотнћ тјпковнћ племенитн свнбннушањ а постависта **Блнгь** ·в· сна мнлобрать н прибрнль а тъко ће сн **Блнгь** погубнти погубн га бы] Peljave (303), [а поставн нєговињ седамъ снновь на немъ **Блнгь**] Sniježnica (305), [† а се лежн жупаш юрео конно погбесе на поутено службен за св(о)г_гдна а **Поблнж** га кнезъ] Kruševo (39), [се лежн воєвода мнштошъ своимъ (с)нномъ стѣпкомъ свомъ гднѹ влатку влађевнћу конъ ногу кон мѹ послужн жнвъ а мртва **Поблнж** божнмъ (п) омоћиу н кнеза павла мнлостни] Vlađevina (222);



KNJIŽEVNI JEZIK 25/I-2

Stépan,
Stépko

Istočnohumski:

[† се лежи добри радоје синь војводе **СТИПАНА** н(а) свон башнин на батнога] Radimla (45), [† а се сто војводе СТИПАНА миорадовића а попови га војвода петар синь м] Ošanići (56), [и се лежи **СТИПКО** радосални боже давно ти самъ легаш и веље ти мн є лежати] Premilovo (89), [се лежи раба бжна полнхранија а зовомъ миришкимъ госпоја радаја жоупана нењца унхорића кујунци а невѣста жупана миљићна дражнвојевићка а каџићи синкј сестра] Veličani (102);

Istočnobosanski:


[† а се лежи вогњишњи кунеза **СТИПКА** --- синь на съвођон земли на плес(менитон)] Kotorac (207).

Pored ovih najfrekventnijih leksema, tu se mogu dodati i neki drugi ikavizmi koji su mogli imati status leksičkih. Naime, iako nisu brojni, nema sumnje da je jezik nadgrobnog spomenika imao i lekseme koje su imale posebnu privilegiju u odnosu na neke druge. Zato se pojava ikavskog lika takvih leksema treba posmatrati u sklopu pisarske težnje da zadovolji estetski kriterij kroz ikavicu, ali treba spomenuti da su neke od tih leksema sa ikavizmom imale status leksičkih i u ostalim žanrovima pismenosti. Već je rečeno to kako kratkoća epigrafskoga teksta može značiti da je izbor ikavske lekseme pisarev, kako bi pisar pisanoj riječi dao drukčiji ton. To potvrđuje i njihova funkcija u poetski najuspjelijim dijelovima teksta. U ovu grupu ikavizama spadaju osnove *mrē-*, *vrēm-*, *vēr-*, *grēh-*, *svēt-*, ali i ikavizmi u vlastitim imenicama. Prve bi se mogle tretirati i kao dio leksike specifične za ovaj žanr. Takva ekspresivna leksika neophodna je za iskazivanje poruke.

Ovakve lekseme prisutne su na sljedećim epitafima:

mrē-

[за мога гна службје бодоше ми и съкоше ми и стъраше и тон смртни не допадох и **Умрихъ** на рођство христово и ги ми војвода ахрили и љупата и побељижи] Varošište (224);



vrēm-	[† а сен лежн кнез(ъ) раднвон влатковнћь ӯ тон врнме наинболи мјжкь ӯ дјбравахъ бнхъ] Opličići (36);
vēr-	[а прнста ӯ күћн каџнца санка н жупана бнлнћка с поутеннемъ н прнѣ свою внрѹ н вишнѹ славѹ] Biskup (178);
grēh-	[н догъ мѹ не стришнхъ прнѣтеле не нзгүбнхъ] Hutovo (29);
bēl-	[а прнста ӯ күћн каџнца санка н жупана блннћка с поутеннемъ] Biskup (178), [ѡво млаинице (к)үпн вүнн н үүро блннћ н покрн гавро үүкало ѿт снме ѡбара] Jošanica(258);
dēv-	[а се лежн влад _и сава днвнца] Humi-Lišani (17), [† а се лежн днвацъ златарь н свономъ женомъ] Mršići (241);
Ozrēn	[ва нм€ божн€ а се лежн озрннъ копневнћь жупанъ кнеза павла] Varošište (224).

Međutim, pored ovakvih, zabilježeni su ikavizmi i u ovim osnovama:

bē-	[хасанъ н ахматъ дъва радиловнћа снна н што старн хасанъ ӯмо е н што бнеше єрь бнш€ ӯзүръхъ уовеке а юнауе юнака] Čadovina (217), [а се лежн добрн гѓнъ гостъ мншленъ комѹ бнш€ пр(нредно) по ӯреднн аврамъ свое венлико гостолѹбство] Puhanac (249), [снна ӯ нега не бнш€ снновъцъ камн споства] Pragani (310);
hotē-	[а се камен (м)ирисава м€шиинића ӯ добровга гдна воде хотнхъ н могохъ] Tvrdoci (189);
vēdē-	[ма ѡсветн м€ раде прнбисалнћь како є внднто добромъ н гѓномѹ] Zovi Do (172);
volē-	[волнн ўловѣкъ комѹ мѹ годѣ слѹжнти гонсподѣнѹ а комѹ годѣ слѹжаше вѣрнъ мѹ беше] Donji Dopasci (234).

Za razliku od navedenih ikavizama, drukčiji status imaju ikavizmi koji su karakteristični i za ijekavske govore. Takav je prijedlog *prid* < *prēd*:

[када прндеши **прндъ** гѓа нашега нсѹ є^дно (спо)мєнн н нась свонхъ рабов] Puhanac (249).



KNJIŽEVNI JEZIK 25/I-2


Za ikavski refleks u prilogu *ovdi* < *ovdē* obično se kaže da se radi o tipičnoj istočnobosanskoj dijalekatskoj crti. Natpisi iz Dištice kod Olova i Vlaholja kod Kalinovika odražavaju takvo stanje, dok se na kratkom *Natpisu iz Uboskog* kod Ljubinja pojava ikavskog oblika mora dovesti u vezu s ikavskim govorima.⁵

[о драгонло новаковнѣ лежи **овдн**] Dištica (238), [† си блгъ кнеза тврьднсава брсннѣ поутен внте, **овдн** ћдњъ донде] Bujakovina (187), [† **овдн** ўмхъ мънао остоё неци] Ubosko (97).

Stanje postaje nešto složenije kad se govori o bilježenju ijekavskog refleksa jata, zbog toga što grafijski sistem nema slovo za fonem /j/. U literaturi koja se bavila srednjovjekovnim pisanim spomenicima izrečena su različita mišljenja u pogledu grafije є na mjestu jata – od stanovišta da se u grafemu є krije ekavizam, do najnovijih shvatanja da se tu krije vrijednost jata u vidu fonematskoga diftonga, a sama grafija є izabrana je po sistemu njemu najbliže vokalske vrijednosti є /e/ (Nakaš 2010: 152)⁶. S obzirom na to da je veći broj epitafa upravo iz perioda kada se i vrši ijekavska zamjena jata, trebalo bi očekivati da u njima nađemo potvrdu za ovakva grafijska rješenja. Međutim, prepreku ponovno predstavlja kratkoća teksta, tako da je i na najdužim natpisima vrlo mali broj leksema u kojima se očituje jat. Bez obzira i na tu činjenicu, za određeni broj natpisa u grafiji є može se isključiti mogućnost njegove ekavske realizacije. Ovdje treba reći da se grafijom є ne bilježi samo vrijednost jata u kratkom slogu, nego

⁵ U ikavizmu u prilogu *ovdi* sa istočnohercegovačkoga dijalekta Peco vidi utjecaj ikavskih govorova (Up. 2007: I: 88).

⁶ Analizirajući grafijske posebnosti najstarijih krajišničkih pisama L. Nakaš ustanovljava da se u grafiji є za kratki slog najvjeroatnije krije diftonška vrijednost jata a ne ekavizam, dok se u dugom slogu grafijom не pokazuje proces njegove ijekavske defonemizacije. To bi značilo da se izvorna vrijednost jata duže čuva u kratkom slogu (naravno uz pretpostavku da na svim terenima nije isti karakter ove pojave), što potvrđuje sljedećim argumentima iz pisama: (1) dosljedna upotreba не u dugom, є u kratkom slogu; upotreba є na mjestu kratkog jata uz -но < -êl; alterniranje є sa ligaturom ће; upotreba -еп- (<-ir-) umjesto -ѣп- kao rezultat hiperijekavizma (hiperdiftongizacije). Naravno, sve ovo potpomognuto je sličnom tendencijom koju pokazuju povelje srednjovjekovne vlastele. O tome detaljnije v. L. Nakaš (2010: 150–160).



da pisar i dugi slog zna obilježiti ovom grafijom. Da se tu radi o bilježenju njegove diftonške vrijednosti ili defonemizacije u pravcu *ije / je* potvrđuje prisustvo drugih refleksa, uglavnom ikavskih na istom spomeniku:

[**ВОЛНН УЛОВЕКЬ КОМУ** мѹ годѣ слѹжнти гонсподѣну а комѹ годѣ слѹжаше вѣрьнь мѹ **беше**] Donji Dopasci (234), [а се лежн твртко вѹкаць а си **БНЛЕГ СЕҮЕ** үнѹк мѹ нванско н пнса] Karavica (204), [**ХАСАНЬ НАХМАТЬ ДЬВА РАДНОВНЋА СННА Н ШТО СТАРН ХАСАНЬ ҮМРО** є н што **БНЕШЕ ЕРЬ БНШЕ ҮЗҮРХЬ ҮОВЕКЕ** а юнаує юнака] Čadovina (217).

Ako se uzme u obzir činjenica da je diftonška vrijednost duže čuvana u kratkom slogu, dok se u dugom defonemizira u pravcu *ije*, onda bi trebalo očekivati da pisar unutar istog spomenika za dugi slog koristi *he*, a za kratki ili *e* ili grafem *ѣ*. Međutim, samo je nekoliko slučajeva gdje se može potvrditi *he* / *ѣ* za dugi / kratki slog.

[† а се лежн кнезъ влаћь **БНЕЛНЋЬ** ў свошн цркви ў светомъ лазару **УЛОВЕҮЕ** тако да **ННЕСН** проклеть не тнкан ў ме] Vlahovići (95), [овн --- **УСНЕКОХЪ** на се за жнвота молу ви се братъ н господо немонте ми кости **прѣтресати**] Hodovo (51).

Grafija *e* za */je/* u leksemama koje imaju poseban status u ovom žanru (b  l  g, l  to) motivirana je osobinom koja se krije u op  enitoj pisarskoj tradiciji da se za */l/* i */ń/* upotrebljavaju grafemi *l* i *n*. Starijim pravopisnim rješenjima se obja  njava i oblik *  cek* na jednom boljунskom natpisu, gdje je iskori  tena ortografska odlika po kojoj є ima vrijednost */je/* u postvokalskoj poziciji.

Osim toga, u osnovi *b  l  g*- ikavski refleks prvog jata karakteristi  an je i za neikavske govore i za standardni jezik. Na osnovu ovakvog shvatanja, u potpuno ikavskoj leksemi *bilig* treba vidjeti pisarski manir, a u obliku *biljeg* govornu crtu, jer je ikavizam dobijen fonetskim putem (*ilj <   lj*):



KNJIŽEVNI JEZIK 25/I-2


- bêlég- [а се лежи твртко вјукаць а си **бнлег** сеуе јнјук мј нванко и писа] Karavica (204), [а си **бнлегъ** поутенога вијза воевоје радивоје опрашића докле бијхъ поутено и гласнто пресијхъ и легохъ ј түхон земљи а **бнлегъ** миј стон на бащни] Orašići (226), [а си **бнлегъ** сјућимана ошкопицје] Dumanjići (230), [тиме --- б(р)атије миј вјукъ **побнлеки**] Đurđevac (315);
- lét- [а се лежи ... **лето** зији днн и] Stepen (158), [а се лежи овде степко радивојенћије погреје се вј **лето** зво] Crnići (320);
- želé- [а се лежи раб божији гомбалнју јужноме **желет** овог свјета] Goražde (191);
- čovék- [а се лежи добрији юнакъ и **чоек** влатко вјковијији пинше симорад] Boljuni (77).

Na osnovu ovih osobina, na određenom broju epitafa gdje se našlo є на mjestu nekadašnjega kratkog jata, trebalo bi vidjeti ili njegovu diftonšku vrijednost ili defonemizaciju u pravcu *je*. To posebno važi za natpise na kojima uz refleks є nalazimo i druge grafije (н€, ъ). U prilogu *ovde* na Natpisu Stjepka Radivojevića iz Crnića kod Stoca može se kriti i ova grafijska karakteristika, ali i partikula *-de*:

- Stépko [а се лежи **овде** степко радивојенћије погреје се вј **лето** зво] Crnići (320), [а се крст мратија **степановића**] Kokorina (325);
- hté- [када **хтехъ** побити тада и **умрехъ** **усъе** на ми ками миљтињији кабловијији] Kalesija (306);
- dél- [а се лежи вјковијији влаћенћи божији раб а се гроб мј **дела** сији мј радиони] Gornje Selo (136).

Ovima se može dodati i Natpis sa nekropole Mramorje iz Pazarlja kod Rudoga. Naime, u glagolu *premestiti* mogla bi se očitavati opća pojava *pre* < *prē*, a u osnovi *měst-* trag spomenute grafije, ali i ekavizam. Zanimljiva je, međutim, činjenica da pisar upotrebljava i lokativ na *-e*:

[шво лежи ва на своији **бащни** тко не зна а знаш да проклета рука та кој ће шво **преместити** братије погибохъ] Pazalje (215).



Na ovakav način se tumači i *pre < prê* na *Natpisu Radivoja Orašića* iz Orašića kod Rogatice:

[а снє бнлєгъ поутенога внтза воев°де радивоѣ опрашнћа докле бнхъ поутено и гласнто пребнхъ и лєгоњ ѿ тућон земли а бнлєг мн стон на бащињи] Orašići (226).

Ipak, za tri primjera gdje bi se očekivala grafija ne stoji e. Natpisi iz Svitave i Njeganovića kod Bileće imaju e u grupi -рѣ-:

- vrēd- [† а се кнпн є то машевн ѿ боре а да мѹ десето вредн] Svitava (31);
- grēh- [а снє лежн рабъ божн дѣкъ вѹћнъ драгншнъ простн мѹ бѣ грех] Njeganovići (147);
- smērn- [а снє поунва кнез радну смернн раб божн титор храма сего] Dračevo (107).

Ako na *Natpisu iz Ričice* čitamo oblik (ra)zmenio, također imamo grafiju e < ê:

[бѣхъ з братомъ (сє) зменно и ѿбн мє (мнл)кѡ божнх(ннхъ)] Ričica (242).

U vezi sa obilježavanjem dugog sloga grafijom ne treba reći da hercegovački natpisi daju više potvrda. Najviše ijekavizama zabilježeno je u oblicima glagola *sēći*, za čiji smo ikavski lik utvrdili da ima obilježje manira. Svakako je važno istaći da broj ijekavskih likova ne prelazi one sa ikavskim, ali njihovo prisustvo potvrđuje da i ijekavizam nalazi mjesto u pisanoj riječi. Grafija ne za obilježavanje dugog sloga posvjedočena je na svega dva natpisa sa istočnobosanskoga terena: na epitafima *Mahmuta Brankovića* i braće *Hasana i Ahmata Radilovića*, oba iz okolice Rogatice:



KNJIŽEVNI JEZIK 25/I-2

Istočnohumski:

sék- [овј каменниџу **Уснеје** бошко семјуновић] Gradac (27), [овј --- **Усекохь** на се за жнвота] Hodovo (51), [се пнса раднује радосалнић а **снеје** миљета ковање крнлић] Nekuk (58), [а се лежи добра жена стана ђуреновица **снеје** зелни] Boljuni (79), [а сне лежи похвали ми јунаке раднићна и сне **Уснеје** син мју вјкосави] Miljanović (99);

mrê- [а се лежи вјкушније добрашновићу **Умнехъ** свакомј мје жаш би момју] Konjsko (132), [а сен крст ћвнєтка драгишића **У велику Умрнехъ** жалошћу тимъ звте] Simiova (155);

nê- [**Уловђе** тако да **ннеси** проклеће не тикан **У мје**] Vlahovići (95);

vêk- [**† слава Богу** мијломъ **Внекомъ**] Dračeve (108);

bêl- [**† а се лежи кнезъ влаћи **Бнелнићу** **У** своји цркви **У** светомъ лазару**] Vlahovići (95);

cvêt- [а сен крст ћвнєтка драгишића **У велику Умрнехъ** жалошћу тимъ звте] Simiova (155);

Istočnobosanski:


sék- [а сне бнлгъ **махмута** бранковића на **свон** баштиће на петровј полју да є **бласовена** рука које **снеје** и пнса] Brankovići (225);

bê- [**Хасанъ** и **ахматъ** дъва радиловића сина и **што** старн **хасанъ** **Умро** є **што** **Бнеше** єрь бнше **Узурхъ** **уовеке**] Čadovina (217).

Na jednom natpisu iz Svitave došla je grafija не на mjestu gdje se ne bi očekivao dugi slog, pa treba prepostaviti da pisar ponekad ovu grafiju upotrebljava i za kratki slog:

[а лјк є **стнепановъ** роднх се **У велику** радость а **Умр** **У велику** жалость] Svitava (31).

Za oblike pridjevsko-zamjeničke deklinacije nema mnogo evidentiranih primjera. Većina zabilježenih je sa prostora istočnobosanskoga dijalekta i dominiraju i-nastavci. Tu je uz nastavke *-im* i *-ih* u genitivu, dativu i instrumentalu zabilježen i stariji instrumentalni nastavak *-imi*:



- | | |
|----------------|---|
| <i>moêmi</i> | [СИ БИЛНГЬ ПОСТАВН ГОСПОË ВУКАВА С МОНМН ДОБРНМН ЖНВУ МН ВЕРНО СЛУЖАШЕ Н МРТВУ МН ПОСЛУЖН] Корошиći (245); |
| <i>negovê-</i> | [--- Ш НЕГОВНМЬ БРАТОМЬ ГОНУН(ОМЬ) ---] Vražići (283), [а ПОСТАВН НЕГОВНХЬ СЕДАМЬ СННОВЬ НА НЕМЬ БИЛНГЬ] Sniježnica (305); |
| <i>svoê-</i> | [† ВЪ НМЕ ОЦА Н СНА Н СВЕТГО Д҃ХА СЕ ЛЕЖН ВОЕВОДА МНЮТОШЬ СВОНМЬ (С)ННОМЬ СТѢПКОМЬ] Vlađevina (222), [када придешь придъ гдја нашега нсч є ^т но (спомен)н и нась СВОНХЬ рабов писа] Ruševina (249); [† се поставн биљгь драгосавь болесаликь блаканинъ СВОНМН СНННМ(н)] Bijeljina (B: 4); |
| <i>milêmъ</i> | [--- КАМЕННЕ УЗВУЧЕ РАДОВАН С МНЛНМЬ --- С КРСТНЂНННОМЬ С РАДАШННМЬ] Međeđa (209). |

Na *Natpisu Bogdana Ozrjenovića* iz Rogatice javlja se primjer u kojem je došao grafem ъ u obliku zamjenice *nêhb*, tamo gdje se očekuje i, a na *Natpisu iz Toplice* naporedno egzistiraju primjeri sa grafemom ъ i ikavizmom. Tu bi se mogao vidjeti proces pomjeranja artikulacije dugog *i*, odnosno diftongizacija visokoga prednjeg vokala⁷:

[индохъ ѿт_отьца веомн пеуашна и пкано всон моншн држнн и бамь лбвти **нѣхъ** к моехмь вс(н)мь поћн] Blaževići (211), [а поставн е синь **не́говь** кнезъ раднуз божномь помоћю и **свонхъ вѣрнѣхъ**] Toplica (251).

Primjere sa ikavskim refleksom imaju i natpisi sa istočnohumskoga terena: iz Jasene kod Nevesinja te *Polihranijin natpis* iz Veličana:

[а поставн сь бѣлгь не снъ дабижнвь сь бжншмь помоћню самъ **свонмн** лѹдьмн а въ дн(н) гѹна крала твртка] Veličani (102), [† се лежн миlobрать мрѣhnѣ с **дѡбрнмь** снномь с нваншемь бнхъ жнвому радъ а мртва саранхъ] Jasena (173).

⁷ Up. o tome L. Nakaš (2010: 35).



Zaključak


Analizirani korpus epigrafskih tekstova omogućuje izvođenje sljedećih zaključaka:

Podjela epigrafskog korpusa na dvije razvojne faze, *ktitorsko-nadgrobno* i *epitafsko*, podudarna je i sa zamjenom jata, tako da najstariji tekstovi čuvaju jat u svojoj starijoj vrijednosti, dok mlađi spomenici epitafskog razdoblja potvrđuju i različite reflekse, od kojih je ikavski upravo najfrekventniji, a uočava se već od 14. stoljeća.

Kako je manir igrao presudnu ulogu u jezičkom uobličavanju natpisa, u njihovom tekstu evidentiraju se različita jezička sredstva koja su po sistemu prestižnosti ulazila u repertoar. Najprepoznatljivija odlika toga manira je ikavizam. S obzirom na to da je epigrafski tekst uglavnom kratak, izbor ikavske lekseme potvrđuje težnju pisara da zadovolji estetski kriterij kroz ikavicu. Stoga je ikavski refleks i najprisutniji u leksemama koje su ujedno i najfrekventnije, a to su oblici glagola sjeći (*siče, usiće*), naziv za stećak – *bilig*, te varijante imena Stjepan (*Stipan, Stipko*).

Pored ovih najfrekventnijih leksema, na epitafima nalazimo i neke druge ikavizme u oblicima ekspresivne leksike neophodne za iskazivanje poruke. U ovu grupu ikavizama spadaju oni u osnovama mrê-, vrêm-, vêr-, grêh-, svêt- (*umrih, vrime, vira, svit*).

Istočnobosanski i istočnohumski epitafi, za razliku od onih sa zapadnijih terena, osim ikavizma koji funkcioniра u okviru manira, pokažu i ijekavski refleks, koji je u stvari u dijalekatskoj osnovi.



THE YAT REFLEXES OF OLD BOSNIAN CYRILLIC INSCRIPTIONS

Abstract: This paper analyzes the yat reflexin medieval Bosnian Cyrillic epigraphic texts. Classification of epigraphic corpus at two developmental stages corresponds to replacing yat, so that the oldest texts kept yat in its old value, while younger monuments of epitaphic period confirme various reflexes, of which ikavian is exactly the most frequent and is noted from the 14th century.

Keywords: the yat reflexes, epigraphy, Cyrillic inscriptions, ikavian manners

Bibliografija


Korpus

- Babić, Mirko, Gordana Tomović (2004) *Starosrpski natpisi iz Bijeljine*, Istorijski institut, Beograd, 81–104.
- Bešlagić, Šefik (1971) *Stećci, Kataloško-topografski pregled*, Veselin Masleša, Sarajevo.
- Truhelka, Čiro (1889) *Epigrafske crtice iz Bosne i Hercegovine*, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 65–77.
- Truhelka, Čiro (1894) *Starobosanski pismeni spomenici*, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 771–782.
- Vego, Marko (1962) *Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine*, Izdanje Zemaljskog muzeja, I, Sarajevo.
- Vego, Marko (1964) *Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine*, Izdanje Zemaljskog muzeja, II, Sarajevo.
- Vego, Marko (1964) *Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine*, Izdanje Zemaljskog muzeja, III, Sarajevo.
- Vego, Marko (1970) *Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine*, Izdanje Zemaljskog muzeja, IV, Sarajevo.
- Šimić, Marinka, Marija Marić, Ante Škegro (2007) *Pop Tjehodrag i njegov natpis*, Staroslavenski institut, Zagreb, 9–31.



Literatura

- Bešlagić, Šefik (1971) *Stećci, Kataloško-topografski pregled*, Veselin Masleša, Sarajevo.
- Brozović, Dalibor (1963) *O rekonstrukciji predmigracionog mozaika hrvatskosrpskih dijalekata*, Filologija 4, 45–54.
- Brozović, Dalibor (1970) *O Makarskom primorju kao jednom od središta jezičnohistorijske i dijalekatske konvergencije*, Makarski zbornik, I, 381–405.
- Brozović, Dalibor (1973) *O predmigracionom mozaiku hrvatskosrpskih dijalekata na području SR Bosne i Hercegovine*, Radovi Muzeja grada Zenice, Zenica, 81–88.
- Brozović, Dalibor (1985) *Suvremeno štokavsko narječe kao plod konvergentnoga jezičnog razvoja*, u: Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 7, Zagreb, 59–71.
- Gabrić-Bagarić, Darija (2005) *Crkvenoslavensko i narodno u bosanskohercegovačkim epigrafskim spomenicima od 12. do 18. stoljeća*, Drugi Hercigonjin zbornik, ur. Stjepan Damjanović, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
- Jurić-Kappel, Jagoda (2005) *Književni jezik u srednjovjekovnoj Bosni*, Jezik u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik u Sarajevu i Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Oslo, 81–105.
- Jurić-Kappel, Jagoda (2008) *O dijalekatskim temeljima srednjovjekovne bosanske (vjerske) pismenosti*, Slovo, sv. 56–57, Zagreb, 209–218.
- Kuna, Herta (2008) *Srednjovjekovna bosanska književnost*, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo.
- Nakaš, Lejla (2010) *Jezik i grafija krajišničkih pisama*, Slavistički komitet, Sarajevo.
- Nakaš, Lejla (2011) *Konkordancijski rječnik cirilskih povelja srednjovjekovne Bosne*, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Sarajevo.
- Nakaš, Lejla (2012) *Jezik i grafija revidiranih natpisa*, Slovo Gorčina, 57–62.
- Peco, Asim (2007) *Govori istočne i centralne Hercegovine*, Bosansko filološko društvo, Akademija nauka i umjetnosti BiH, I, Sarajevo.



- Peco, Asim (2007) *Govori zapadne Hercegovine*, Bosansko filološko društvo, Akademija nauka i umjetnosti BiH, II, Sarajevo.
- Peco, Asim (2007) *Ikavskočakavski govor zapadne Bosne, I dio: Uvod i fonetika*, Bosansko filološko društvo, Akademija nauka i umjetnosti BiH, III, Sarajevo.
- Peco, Asim (2007) *Ikavskočakavski govor zapadne Bosne, II dio: Akcenat, oblici, tekstovi*, Bosansko filološko društvo, Akademija nauka i umjetnosti BiH, IV, Sarajevo.
- Peco, Asim (2007) *Jezik književnog teksta, Bibliografija*, Bosansko filološko društvo, Akademija nauka i umjetnosti BiH, VI, Sarajevo.
- Vego, Marko (1956) *Humačka ploča – najstariji cirilski pisani spomenik u Bosni i Hercegovini (X ili XI stoljeće)*, Glasnik Zemaljskog muzeja, nova serija, sv. XI, Sarajevo, 41–61.